

## MENADŽERSKE KOMPENZACIJE – UZROK I POSLEDICA KRIZE KORPORATIVNOG KAPITALIZMA

„Najviše dobijaju oni koji sami uzimaju.  
Zatim oni koji najviše traže.  
A tek ono što ostane posle njih deli se onima koji zaslužuju.“  
(Duško Radović )

### ***Rezime***

*Nagradivanje menadžera predstavlja interni mehanizam korporativnog upravljanja. Adekvatna naknada ima za cilj da podstakne menadžere na donošenje profitabilnih odluka i da ih dugoročno veže za korporaciju. Osnovni cilj ovog rad je da ukaže na potrebu povezivanja visine menadžerskih naknada sa ciljevima i odgovornošću za ostvarene rezultate. Naknade lanovima uprave razmatraju se u kontekstu rešavanja agencijskih problema. Pored isticanja određenih razlika koje postoje u anglosaksonskom i kontinentalnom modelu korporativnog upravljanja posebna pažnja je usmjerena elaboriranju tri osnovna problema u vezi sa menadžerskim kompenzacijama: utvrđivanju naknade, kontroli naknade i objelodanjivanju naknade.*

*Globalna finansijska kriza podstakla je znanstvene rasprave na temu moralnosti i opravdanosti naknada koje se isplaćuju menadžmentu. Pronalaženje adekvatnih mehanizama za utvrđivanje visine kompenzacijalnih šema treba da doprinese podizanju ekonomske efikasnosti i unapredenu korporativnog upravljanja u cjelini. Prihvatanje i implementiranje standarda korporativnog upravljanja i najboljih praksi ne samo za društva koja kotiraju na berzi već i za društva koja ne kotiraju na organizovanom tržištu, mogu ili bi eliminisanje negativnih efekata vezanih za informacionu asimetriju i mogu nositi zloupotrebe od strane menadžmenta. Na taj način povratilo bi se poljuljano povjerenje u korporativni kapitalizam. U protivnom generisanje krize biće nastavljeno. Uostalom, istorija kapitalizma je istorija krize.*

***Ključne riječi: menadžerske naknade, lan uprave, agencijski problem, objelodanjivanje, bonus, akcijske opcije, korporativni kapitalizam***

---

<sup>1</sup> Vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, e-mail: milanl@ac.me

<sup>2</sup> Assistant Professor of Finance, Western New England College Springfield, United States, e-mail: milos.vulanovic@wne.edu

## UVOD

U poslednjih pedeset godina korporacije – akcionarska društva, postale su najzna ajnji entiteti tržišnog privre ivanja. Mo korporacija ogleda se u njihovoj sposobnosti da udruže kapital, a samim tim i priverdnu mo neograni enog broja ljud. Bez obzira na svoj zna aj i ulogu u privrednom i civiliozacijskom razvoju uopšte, moderne korporacije su danas naj eš e ponašaju kao nepogrešive i svemogu e i sve više uti u na odluke državnih organa koji bi trebalo da ih kontrolisu. Drugim rije ina korporacije upravljaju našim životima, odre uju i na in našeg ponašanja i funkcionisanja društvenih i privrednih sistema upošte.

Poslednjih godina svjedoci smo sve ve eg broja korporacijskih skandala i prevara, što nas navodi na zaklju ak da su korporacije u poslednja tri vijeka prigrabile toliko mo i da su ugrozili i sami državni nadzor. U svom procesu razvoja prešle su put od nejakih institucija, koje je bilo mogu e zabraniti zakonskim aktima, do institucija koje dominiraju društvo i državom. Ekonomsko-finansijaka kriza globalnih razmijera razotkrila je mnoge slabosti korporativnog kapitalizma. Brojni teoreti ari sa pravom postavljaju pitanje koji su osnovni uzroci ovakvog stanja, i da li se bliži kraj epohi korporeativnog kapitalizma? Bez prejudiciranja odgovora na postavljeno pitanje nametnuo se zaklju ak da se u samoj filozofiji i ponašanju korporacije nešto mora mijenjati. Mendžerska pohlepa i visina njihovih kompenzacij u tom kontekstu zauzima zna ajno mjesto. U tom cilju veoma je važno sagledati i empirijski verifikati me uzavisnost izme u visine menadžerskih naknada i efikasnosti ostvarenja ciljeva korporativnog poslovanja. Pri tom treba imati na umu da sve više preovladava uvjerenje da osnovni cilj poslovanja korporacija nije maksimiranje dobitka na dugi rok, ve društvena odgovornost i održivi razvoj. Bez obzira na to koliko ovakva konstatacija zvu i „orvelovski“ sasvim je sigurno da korporacije moraju uskladiti svoje poslovanje sa konceptom održivog razvoja ili e ekosistem zemlje biti ugrožen a njegova mogu nost opstanka dovedena u pitanje. S pravom se postavlja pitanje da li je institucionalna mo korporacije i neograni ena želja za stvaranjem profita napravila od korporacija „frankenštajne sposobne da ine zlo“<sup>3</sup>. I pored injenice da je koncept neoliberalne ekonomije pretrpio brojne kritike, veliki broj teoreti ari još uvijek sumnja u društvenu odgovornost korporacija. Jedan od najpoznatijih teoreti ari liberalne ekonomije Milton Fridman smatra da su korporacije dobre za društvo a da preveliki državni intervencionizam nije. Interesi korporacije prema njegovom mišljenju su interesi akcionara, tako da korporacija ne smije trošiti novac svojih akcionara za društveno odgovorne ciljeve koji nijesu povezani sa njenim finansijskim u inkom i interesom akcionara. Prema njegovom mišljenju postoji samo jedna društvena odgovornost za direktore korporacije a to je zaraditi što više profita za akcionare. „Direktori kojima su važniji ekološki i društveni ciljevi od stvaranja profita su nemoralni“, smatra Fridman.<sup>4</sup>

Finansijska kriza koja je najprije zahvatila bankarski i finansijski sektor postala je „globalna mora“. Poslednjih godina sve više se vode debate o tome kako riješiti problem nagra ivanja menadžera. Rešenje ovog problema ogleda se u nastojanju da se zadovolji vje ita pohlepa i gramzivost a istovremeno unaprijedi sistem korporativnog upravljanja prije svega kroz implementaciju koncepta društvene odgovornosti .

---

<sup>3</sup> Izjava sudije ameri kog Vrhovnog Lousa Brandeisa u presudi iz 1933. godine.

<sup>4</sup> Joel Bakan: Korporacija: patološka težnja za profitom i mo i, Mirakul, zagreb 2006. godina, str. 8

## MENADŽERSKE NAKNADE I AGENCIJSKI PROBLEM

Shleifer and Vishny (1997) definisu Korporativno upravljanje kao skup nacina koji vlasnici kapitala koriste da bi osigurali povrat an kapital.

Finansijska kriza je ponovo aktuelizovala pitanje šta je uloga vlasnika kapitala u upravljanju firmom? Bez obzira na razvijenu teoriju i praksu korporativnog upravljanja i dalje nemamo kona ne odgovore na pitanja:

- Koliko aktivnosti akcionara uticu na profit i performance društva?
- Koliko aktivnosti akcionara usložnjavaju situaciju vezanu za agencijski problem?

U cilju sveobuhvatnog sagledavanja me uzavisnosti izme u visine menadžerskih naknada i efikasnosti poslovanja korporacija, neophodno je preciznije definisati šta predstavlja naknadu koja se daje lanovima uprave? Istovremeno, potrebno je odgovoriti na pitanje ko su lanovi uprave kojima pripada naknada?

Kodeksi korporativnog upravljanja, kao i ve ina zakona koja regulišu problematiku korporativnog upravljanja ne definišu sam pojam naknade. U terijsko-pravnom smislu mogu e je izdvojiti onu definiciju koja kaže da je **naknada ona imovinska korist koju društvo daje lanu uprave kao protiv inidbu za obavljanje ugovorenih poslova u vezi sa upravljanjem i poslovo enjem društva.**

Iz navedene definicije mogu e je uo iti tri osnovne karakteristike. Prvo, da je naknada imovinska korist koja se daje lanovima uprave društva. Drugo, da naknadu daje deruštvo a ne neko tre e lice i tre e, naknada se daje kao protiv indba za obavljanje ugovorenih poslova od strane menadžmenta.

Naknada kao imovinska korist omogu ava direktno ili indirektno pove anje imovine lana uprave. Direktno pove anje imovine obuhvata:

- Naknade u novcu
- Naknade u akcijama
- Naknade u robi i sl

Tako e, mogu a je situacija da se naknadom pove ava imovina lana uprave, ali da naknada sama po sebi nema taj efekat. Na primjer ako društvo da obezbje enje za kredit koji lan uprave dobija od banke.

Pod direktnim pove anjem imovine podrazumijevaju se i one naknade koje mogu ali i ne moraju da uve aju imovinu lanu uprave. Da li e zasita do i do pove anja imvine ili ne zavisi od ispunjenja odre enih uslova . U ovom slu aju radi se o naknadama sa potencijalnim (uslovnim) imovinskim koristima za lana uprave. Kao tipi ni primjeri naknada sa potencijalnim koristima mogu se navesti:

- Godišnji bonusi
- Akcijske opcije

- U eš e u dobitku
- Privremeno neprenosive akcije itd.

Imovinske koristi koje dobija lan uprave mogu biti i indirektne. To su one koristi koje u stvari predstavljaju nerealizovane gubitke. Nerealizovani gubici nastaju zbog injenice da lan uprave nije imao odre ene troškove koji se mogu osnovano o ekivati ve su ti troškovi pokriveni od strane društva. Na primjer direktor ne e imati telefonske troškove i troškove za internet jer su oni pokriveni od strane društva.

Po pravilu naknadu lanovima uprave daje korporacija – društvo. Može se desiti da naknadu daje neko drugo lice ali u tom slu aju naknada se daje u ime i za ra un društva.

Naknada se daje kao protiv inidba za obavljanje ugovorenog posla od strane lana uprave a koji se odnosi na upravljanje i rukovo enje društвom. Drugim rije ima društvo pla a naknadu u zamjenu za ono što je dobilo od lana uprave.U pravnoj teoriji preovladava stav da naknada kao protiv inidba ne mora biti ekvivalentna obavljenom poslu i ostvarenom rezultatu. U uslovima razvijenog i efikasnog korporativnog upravljanja naknada bi odgovarala onome što je lan uprave zaista i zasluzio. U praksi, naknada je rezultat protiv inidbe, ali ne i ekvivalentna mjera zasluga i rezultata menadžmenta kompanije. Tvrđnja, da naknada ne mora biti ekvivalentna obavljenom poslu zasniva se na analogiji da ugovorom o kupoprodaji neke robe ugovorena cijena može biti ve a ili manja od tržišne a da to ne dovede u pitanje pravnu prirodu obavljene transakcije.

Naknadom se ne mogu smatrati davanja, koja lanu uprave omogu avaju obavljanje poslova upravljanja i rukovo enja, kao na primjer: kupovina službenih automobila, kupovina kancelarijske opreme, troškovi službene reprezentacije, putni troškovi i sl. Ovi troškovi ipak mogu poprimiti karakter naknade kada njihov nastanka nije bio potreban za obavljanje ugovorenih poslova (na primjer kupovina aviona i sl.)

lanovi uprave mogu od društva dobiti odre ene imovinske koristi, koje ne predstavljaju naknadu za obavljeno poslovo enje i upravljanje društвom. Takav primjer imamo u slu aju isplate nov ane naknade za slu aj smrti lana porodice, nov ana isplata za slu aj penzionisanja, novogodišnji bonus i sl. Jedan broj teoreti ar, prije svega predstavnika liberalne ekonomije, oakvo stanje smatra rasipaništvom. Bez obzira što u ovom slu aju nemamo direktnu protiv inidbu za navedene isplate, smatra se da društvo ipak ima indirektnu korist, koja se ogleda u podizanju lojalnosti i motivisanju menadžmenta, što u krajnjem rezultira podizanjem ekonomske efikasnosti.

U teoriji i praksi korporativnog upravljanja esto se postavlja pitanje, da li se pod terminom naknade mogu obuhvatiti i nagrade koje se daju menadžmentu? Naknada lanu uprave je protiv inidba za obavljeni posao, dok je nagrada davanje za dobro obavljeni posao i postizanje odre enih rezultata. Ipak, bez obzira na iznesene razli itosti naj eš e se terminom naknade obuhvataju i nagrade koje se ispla uju lanovima uprave.

„U cilju prou avanj uticaja visine naknade na efikasnost poslovanja preduze a i korporativno upravljanje uopšte neophodno je razriješiti još jednu dilemu. Ta dilema odnosi se na pitanje ko se sve smatra lanom uprave? Odgovor na ovo pitanje zavisi prije svega od modela korporativnog upravljanja koji se primjenjuje u odre enoj zemlji. esto se umjesto termina lanovi uprave koriseti termin direktori društva. Pojam direktor obuhvata sva ona lica koja pripadaju upravlja kim, nadzornim i administrativnim organima društva i jima akcijama se

trguje na organizovanom tržištu kapitala.<sup>5</sup> U zemljama koje primjenjuju dvodomni model korporativnog upravljanja lanovima uprave smatraju se sva lica koja su lanovi odbora direktora i nadzornog odbora. U zemljama koje primjenjuju jednodomni model korporativnog upravljanja lanovi uprave - direktori su lanovi odbora ditrektora i izvršnog odbora. U jednodomnom modelu korporativnog upravljanja direktori se dijel na izvršne i neizvršne, dok se u dvodomnom modelu korporativnog upravljanja pravi podjela na upravljače i nadzorne direktore. I u jednodomni i u dvodomni model korporativnog upravljanja postoje nezavisni direktori koji obavljaju izvršnu ili nadzornu funkciju. Utvrđivanje naknada nezavisnih direktora predstavlja posebno izazovnu i kontraverznu temu u okviru teorije i prakse korporativnog upravljanja.

U poslednje vrijeme u fokusu korporativnog upravljanja su i naknade (stimulacije i nagrade) koje se dodjeljuju licima, koja se ne mogu označiti kao lanovi uprave. Kod ovih lica nije izražen konflikt interesa, koji proistiće iz agencijskog problema, ali njihove odluke i postupci mogu uticati na povećanje rizika poslovanja i samim tim na finansijski rezultat. Ovakva praksa je veoma važna za finansijske institucije, koje su poslednjih godina značajni generator krize uslovljene neadekvatnim menadžmentom i preuzimanjem značajnog nivoa rizika prilikom donošenja odredbi enih odluka od strane lica koja ne pripadaju upravnom ili izvršnom odboru.

Uobičajeno shvaćeni problemi korporativnog upravljanja ne javljaju se u svakom preduzeću, već samo tamo gde postoji veći broj vlasnika i odvojenost svojine od upravljanja. Drugim riječima ima problematika izuzeća avanja korporativnog upravljanja uglavnom se vezuje za akcionarska društva..

Danas se gotovo ne može govoriti o uspješnoj i efikasnoj kompaniji koja ne primjenjuje i unapred uvelike standarde korporativnog upravljanja. Kada se govori o standardima korporativnog upravljanja i najboljoj praksi u domenu korporativnog upravljanja, uglavnom se misli na akcionarska društva koja se kotiraju na berzi. U tom kontekstu posebno je izražen problem koji se odnosi na utvrđivanje i visnu naknadu direktorima društva. Rešavanje ovog problema uslovljeno je davanjem odgovora na dva pitanja:

1. Koje kompanije moraju poštovati standarde korporativnog upravljanja i najbolju praksu u pogledu utvrđivanja naknade?
2. Na koja lica i organe se odnose navedena pravila?

Kodeksi i standardi korporativnog upravljanja uglavnom se odnose na akcionarska društva, i u njima se trguje na organizovanom tržištu. Dobra praksa korporativnog upravljanja preporučuje primjenu kodeksa i navedenih standarda i za društva koja ne kotiraju na berzi. Istovremeno dobra praksa korporativnog upravljanja u pogledu odredbe utvrđivanja naknada i stimulacija ne vezuje se samo za direktore koji pripadaju upravnom i izvršnom odboru, već i za menadžere nižeg nivoa, kod kojih ne postoji konflikt interesa ali je naglašen rizik preuzimanja i donošenja odredbi enih odluka koje mogu uticati na finansijski rezultat društva.

Sa inteziviranjem finansijske i ekonomске krize korporativno upravljanje sve više dobija na značaj, pri čemu se kao imperativ naziva zahtjev da privredna društva poboljšaju svoje standarde i na ovom polju kako bi preživela.

---

<sup>5</sup> Vuk Radović : Naknade lanovima uprave akcionarskog društva – preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011, str. 24

Dobro korporativno upravljanje zavisi od uskla enosti izme u razli itih mehanizama koji omogu avaju efikasno upravljanje i rešavanje konflikata koji nastaju u korporativnim strukturama.

Potencijalno najzna ajni kognflikt u domenu korporativnog upravljanja predstavlja agencijski problem, koji se opisuje kao ponašanje menadžmenta koje je suprotno interesima akcionara a koje stvara odre ene koristi menadžmentu. Korporativno upravljanje podrazumijeva uzimanje u obzir interesa svih u esnika u korporaciji, što ukazuje na potrebu respektovanja i drugih potencijalnih konflikata a ne samo onih koji postoje u odnosu menadžment – vlasnici.

Agencijski problem uzrokuju nastajanje agencijskih troškova, što ima za posledicu smanjenje efikasnosti korporativnog upravljanja i pad tržišne vrijednosti preduze a.

Postoje tri osnovna agencijska problema koja se odnose na akcionarsko društvo:

1. odnos menadžmenta i akcionara – prvi agencijski problem
2. odnos izme u ve inskih (kontrolnih) i manjinskih akcionara – drugi agencijski problem
3. odnos izme u menadžmenta (ili ve inskog akcionara) i ostalih nosilaca rizika u poslovanju preduze a – tre i agencijski problem

Adekvatan sistem nagra ivanja može biti u funkciji smanjenja svakog od navedenih agencijskih problema. Na in utvr ivanja nadoknada, njihova visina i stuktura u zna ajnoj mjeri su uslovjeni stepenom koncentracije vlasništva u korporaciji. Rizici zloupotrebe od strane menadžmenta manji su ako je izražen uticaj kontrolnih akcionara, drugim rije ima ukoliko je koncentrovano vlasništvo.

Jednodomni model korporativnog upravljanja karakterišu: disperzovano akcionarstvo, razvijeno finansijsko tržišt, razvijen institut sudske prakse, laka mogu nost preuzimanja kompanije itd. U uslovima disperzovanog akcionarstva pojedina na mo i uticaj akcionara je veoma mala. Akcionari ne mogu da vrše direkstan nadzor nad radom menadžmenta niti mogu biti direktno uklju eni u donošenje poslovnih odluka. U takvim uslovima menadžment dtruštva ima zna ajnu slobodu i diskreciju u domenu poslovnog odlu ivanja i upravljanja. Rezultat takvog pona anja može biti težnja menadžmenta da zadovoljava li ne interes a ne interes akcionara. Ako postoji sumnja na zloupotrebe menadžmenta akcionari e prodati svoje akcije. S obzirom na veliki broj akcionara i disperzovano vlasništvo kontrola nad kompanijom naj eš e se sti e se kupovinom preko 10 % akcija. Na taj na in tržište korporativne kontrole predstavlja veoma efikasan mehanizam kontrole i nadzora nad menadžmentom. Mogu nost neprijateljskog preuzimanja u ovom slu aju prinudi e menadžment da ne zapostavlja interes vlasnika. Istovremeno, menadžeri razvijaju odre ene strategije odvra anja kojima žele onemogu iti preuzimanje i sa uvati svoju poziciju u društву. Te strategije su naj eš e poznate pod nazivom zlatni padobran, otrovne pilule, pove anje zaduženosti i sl. U ve ini slu ajeva, strategije sper avanja preuzimanja dovode do smanjenja efikasnosti korporativnog upravljanja i smanjenju vrijednosti kapitala postoje ih akcionara.

Menadžerske naknade u sistemu disperzovanog akcionarstva mogu pomo i prevalaženju prvog agencijskog problema. Tradicionalno objašnjenje smatra da je najbolje povezati finansijske interesa akcinara sa finansijskim interesima menadžmenta. To se postiže primjenom principa optimalnog ugovaranja. Prema ovom principu optimalna je ona nagrada koja: omogu ava privla enje i zadržavanje kalitetnog menadžmenta, daje podsticaj

menadžmentu da radi u ime i za ra un vlasnika društva, uve avaju i njihovu imovinu i smanjuje ukupne troškove. Ugovaranje optimalnih naknada ima za cilj smajenje potencijalnog konflikta izme u vlasnika i menadžmenta kroz umanjenje agencijskih troškova. Smanjenje ukupnih troškova proizilazi iz prirodnih svojstava stimulativnih naknada kao osnovnog posticaja za rešavanje prvog agencijskog konflikta. Stimulativne nanade omogu avaju istovremeno motivisanje i disciplinovanje lanova uprave društva.

Tradicionalni pristup menadžerskim naknadama nije uspio da objasni brojna odstupanja od principa optimalnog ugoveranja, koja rezultiraju zadržavanem nesposobnih i neefikasnih menadžera kao i raznim zloupotrebama i kriminalnm radnjama i prevarama.

Tradicionalni pristup odre ivanju naknada polazi od odre enih prepostavki

- utvr ivanje naknada mora obezbijediti zaštitu interesa akcionara i maksimizirati njihovu korist,
- akcionari imaju mogu nost spre avanja ugoveranja kompeizacionog paketa ako je suprotan njihovim interesima,
- tržišni mehanizam omogu ava formiranje optimalnih naknada.

Korporativna praksa nije dokazala potpunu održivost navedenih prepostavki. Iako su naknade imale za cilj rešavanje prvog agencijskog problema esto su postajale izvor novih problema. Drugim rije ima naknade su doble efekat bumerang., jer su umjesto da omogu e rešavanje konflikta generisale nove probleme. Brojni faktori su uzrokovali ovakvo stanje. Me u njima se posebno isti u: odre ivanje visine naknade od strane samih lanova uprave, ograni avanje prava akcionara u pogledu odlu ivanja o visini i strukturi naknade, ograni ena sudska kontrola i nedovoljno primjenjiva sudska praksa, netransparentnost koja se vezuje za odsustvo prakse objavljivanja visine naknade i sl.

Nedostatke tradicionalnog pristupa pitanju ugoveranja naknade pokušao je da otkloni takozvani „moderni pristup ugoveranju naknade“. Moderni pristup fokusira se na tzv. menadžersku mo to jest na mogu nosti da menadžeri odre uju visinu sopstvene naknade. Ukoliko je menadžerska mo zna ajna smatra se da je potencijalni konflikt izme u akcionara i menadžmenta izraženiji. Velika mo odlu ivanja direktora omogu ava dobijanje zna ajno ve ih naknada u odnosu na naknade koje bi bile ugovorene u skladu sa interesom akcionara.

U dvodomnom modelu korporativnog upravljanja zbog prisustva koncentracije vlasništva još uvijek nije došlo do potpunijeg razdvajanja vlasništva od upravljanja akcionarskim društвom. Ovdje nije posebno izražen prvi agencijski problem s obzirom na injenicu da izme u menadžmenta i kontrolnog/ih vlasnika postoji zna ajna povezanost. Problem koji je dominantno izražen u društвima sa koncentrovanim kapitalom je situacija da menadžment prvenstveno želi zadovoljiti interesе kontrolnih akcionara a tek onda društva u cjelini. Ovakvo stanje može ugroziti interesе manjinskih akcionara ime se otvara tzv drugi agencijski problem odnos izme u ve inskih i manjinskih akcionara. Rešavanje drugog agencijskog problema mogu e je prona i kroz obezbje ivanje adekvatne sudske kontrole nad visinom menadžerskih naknada ime se u velikoj mjeri obezbje uje zaštita prava manjinskih akcionara.

## VRESTE NAKNADA

Naknade menadžerima po pravilu utvr uju odbor direktora ili skupština akcionara. U ve ini slu ajeva naknade prdstavljuj kombinaciju više razli itih vrsta naknada.U slu ajevima kada odbor direktora konstituiše komisiju za nagra ivanje, ta komisija se može baviti pitanjima vezanim za kompezacije menadžera i zaposlenih u kompaniji.

Naknade koje menadžeri dobijaju za operativno rukovo enje korporacijom mogu se javiti u obliku:

- fiksne nadoknade
- varijabilne nadoknade
  - bonusi
  - akcijske opcije
  - u eš a u neto dobitku

Fiksna nadoknada se uglavnom ugovara u manjim korporacijama u kojima je posao kontrole menadžmenta zna ajno pojednostavljen i kada vlasnici imaju relativno dobar pristup informacijama u kompaniji. Menadžerske zarade uglavnom sadrže fiksno ugovoren iznos, koji se uve ava za odre enu varijabili u zavisnosti od stepena ostvarenja zadataka i ispunjenja ciljeva kompanije.

Utvr ivanjem varijabile, koja se vezuje za rezultate menadžmenta, obezbje uje se zna ajnije povezivanje interesa akcionara i njihovih agenata. Varijabilne nadoknade se mogu isplati: u novcu – tada je rije o bonusima, isplatom u akcijama, akcijskim opcijama i u eš em u neto dobitku društva.

Bonusi u novcu i isplata u dividendnim akcijama obično se vezuje za ostvarenje odre enih rezultata koji se indikuju odre enim pokazateljima (dividendna stopa, rentabilnost, rast tržišne cijene akcija i sl.)

Akcijske opcije daju mogu nost menadžerima da po unaprijed odre enoj cijeni kupe odre eni iznos akcija u nekom budem vremenskom periodu. U tom slu aju menadžeri su posebno zainteresovani za ostvarivanje dobrih rezultata, jer na taj način ostvaruju zna ajne kapitalne dobitke, koji rezultiraju iz povećanja tržišne vrijednosti akcija ste enih po nižoj, unaprijed utvr enoj cijeni.

U eš em menadžera i zaposlenih u rapodjeli neto dobitka predstavlja tako e oblik varijabilne naknade, kojom se menadžeri i zaposleni motivišu za ostvarenje što boljih rezultata poslovanja. Ovaj oblik nadoknade omoguava istovremeno zadovoljavanje interesa i vlasnika, menadžera i zaposlenih u kompaniji. Vlasnici kapitala dobrovoljno odustaju od dijela ostvarenog profita nagra uju i njime menadžere i zaposlene u kompanije. U suštini ovo odustajanje od profita indirektno se može smatrati investicijom vlasnika, koji u budu nosti o ekuku povećane stopi prinosa i na taj način kompeziraju odustajanje od dijela tekug profita.

Na visinu naknade i njihovu strukturu uti e veliki broj inilaca. Me u njima se posebno isti u: „pravni propisi, socio-ekonomksi i kulturni uslovi, razvijenost tržišta HOV, globalizacija i internacionalizacija svetskog tržišta kapitala i tradicija.“<sup>6</sup>

Osim osnovne podjele naknada na fiksne i varijabilne mogu e je napraviti i slede e podjele:

- podsticajne i nepodsticajne naknade;
- nov ane i nenov ane naknade;
- naknade koje odobrava skupština akcionara i naknade koje odobrava odbor direktora;
- ugovorene i neugovorene naknade

Podsticajne naknade su one koje podstili menadžment na rad u interesu društva, odnosno akcionara. Podsticajne naknade se vezuju za varijabilne naknade koje zavise od ostvarenog u inka.

Nov ane naknade imamo u slu aju kada je imovinsak korist koju dobija lan uprave iskazana u novcu, kao na primjer: osnovna plata, godišnji bonus, menadžerske otpremnine i sl.

Nenov ane naknade su one naknade kod kojih je imovinska korist menadžera izražena u stvarima i pravima. U nenov ane naknade spadaju: korporativni zajmovi, posebne pogodnosti i sl.

Naknade menadžmentu može odobravati skupština akcionara ili odbor direktora. U praksi korporativnog upravljanja prisutna je tendencija pove anja broja naknada koje odobrava skupština, jer se na taj na in omogu ava neposrednije u eš e akcionara u procesu kontrole menadžmenta i u procesu utvr ivanja visine naknada.

Ugovorene naknade su one koje su definisane posebnim kompenzacionim ugovorom izme u menadžera i društva. Neugovorene naknade nijesu predmet posebnog ugovaranja ve predstavljaju tzv dobrovoljna davanja. Obi no se pojavljuju ili kao posebne pogodnosti ili kao neugovorena pla anja za slu aj svojevoljnog napuštanja društva – nepravi zlatni padobran.

## **OSNOVNE KONTRAVERZE OKO MENADŽERSKIH NAKNADA**

S obzirom na injenicu da je osnovni cilj rada usmjeren ka dokazivanje da je menadžerska pohlepa iskazana kroz neprimjereno visoke menadžerske kompenzacije jedan od glavnih uzro nika krize korporativnog kapitalizma, zadržemo se na elaboraciji samo nekoliko karakteristi na oblika menadžerskih kompenzacija kao što su: korporativni zajam, naknade za slu aj privremenog prestanka ugovora (zlatni padobran) i posebne pogodnosti.

Korporativni zajam je dugoro ni i namjenski ugovor o zajmu koji u sebi sadrži odre enu povlaš enu ili više povlaš enih klauzula – niža kamatna stopa, mogu nost otpisa duga, obezbje enje kredita od strane društva i sl. Ovim ugovorom društvo odobrava dugoro ni

---

<sup>6</sup> Vuk Radovi : Naknade lanovima uprave akcionarskog društva – preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja, Pravni fakultet Unverziteta u Beogradu, beograd 2011, str. 43

nov ani zajam lanu uprave sa obavezom njegovog vra anja posle odre enog perioda. Korporativni zajam je u nekim zemljama apsolutno zabranjen, dok su u nekim zemljama ograni eni. Takvo stanovište prihvatile su i SAD (korporativni zajmovi zabranjeni su SOA aktom) a pod tim uticajem i mnoge zemlje koje su svojim zakonodavstvom favorizovale anglosaksonski model korporativnog upravljanja, pa me u njima i Crna Gora. Razlozi za ovakvo opredjeljenje leže u injenici da je ve ina ovakvih zajmova predstavljala neopravdano rasipanje. Kao primjer navode se korporativni zajmovi odobreni Denisu Kozlowskom – generalnom direktoru korporacije Tyco, Bernardu Ebbersu generalnom direktoru kompanije WorldCom, porodici Rigas i sl.

Denis Kozlowski je dobio zajam od 19 miliona \$ koji je kasnije otpisan. Kozlowski je novcem dobijenim od korporativnih zajmova kupovao luksuzne stvari koje su klasi an primjer rasipanja. Primjera radi za ro endansku žurku svoje supruge kupio je skulpturu Mikelan elovog Davida od leda iz koje isti e liker vredan 2.000.000 \$. Za kupovinu pokretnog toaleta potrošio je 17.000 \$, 6.000 \$ za kupatilske zavjese svoje ku ne pomo nice i sl.

Ebbers je od kompanije WorldCom dobi zajmove od više stotina miliona \$. Njegovi zajmovi iznosili su 20% nov anih sredstava u bilansu stanja društva.

Kenet Lay je od kompanije Enron dobio zajam kojim je kupio opcije kompanije i ostvari dobitak od 100 miliona \$ u godini kolapsa Enrona.

Zlatni padobrani - naknade za slu aj privremenog prestanka ugovora, suštinski predstavljaju odbrambenu mjeru u slu aju neprijateljskog preuzimanja. Ako se zlatni padobran posmatra iz ugla naknade onda on predstavlja nov anu naknadu koju dobija top menadžment u slu aju voljnog ili nevoljnog prestanka njihovog ugovora usled preuzimanja društva. Zlatni padobran može predvi ati ne samo isplate u novcu. Takože može obuhvatiti i druga lica koja su na upravlja kim pozicijama u društvu. Postoje odre ene varijacije zlatnog padobrana kap što su srebrni padobran – predvi a manje naknade i bronzani padobran – širi krug lica koji dobija naknadu.

Rasprave o opravdanost koriš enja zlatnih padobrana intezivno se vode ovih dana ne samo me u teoreti arima korporativnog upravljam nego i me u nosiocima izvršne vlasti. Generalno name e se zaklju ak da u uslovima finansijske krize ekonomski i menadžerska elita treba da pruži primjer drugima. Ako brojna upozorenja javnosti i vlada ne budu djelotvorna i menadžeri se sami ne odreknu „nepristojnih bonusa „, ve ina vlada bi e prinu ene da doneše posebne dekrete. Ovih dana na meti brojnih kriti ara našao se bivši generalni direktor „Er Fransa“ Pjer Anrija Guržon koji je dobio milionski zlatni padobran. Istovremeno njegov bonus je prije odlaska iznosio 400.000 € u vrijeme kada kompanija otpušta 5.000 radnika a preostalim limitira i ograni ava zarade.

Posebne pogodnosti obuhvataju raznovrsne privilegije koje društvo nudi lanovima uprave. Osim zna ajnih materijalnih koristi posebne pogodnosti uti u na pove anje menadžerske mo i. Posebne pogodnosti u novije vrijeme izazivaju posebnu pažnju razli itih interesnih grupa i veoma esto su kritikovane. Razlozi za ovakav animozitet je beskrajna pohlepnost i amoralnost velikog broja menadžera, tako da je kampanja usmjerena na smanjenje menadžerske mo i poprimila globalne razmjere. Kao posebno isticani primjer zloupotreba pogodnosti od strane menadžera navodi se primjer Ross Džonsona bivšeg generalnog direktora kompanije RJR Nabisco. On je novcem društva finansirao nabavku luksuzne avio flote i izgradnju luksuznih hangara a avio flotom kompanije prevozio svih psa ov ara koji je

ak posebno navo en na spisku putnika. Tako e zabilježeni su slu ajevi da je John Rigas avionom svoje kompanije slao boži nu jelku svojoj erci i sl.

Od svih mehanizama korporativnog upravljanja menadžerske naknade su najmanje razvijen mehanizam korporativnog upravljanja crnogorskoj j praksi. Razlozi za takvo stanje su mnogobrojni. Menadžerske nadoknade su veoma esto instrument raznih manipulacija i zloupotreba. Nedovoljno razvijeni mehanizme kontrole i sudske zaštite onemogu avaju adekvatnije rešavanje ovog problema. S obzirom na injenicu da se kroz korporacije osim ekonomskih prelamaju i odre eni politi ki interes, veoma su este situacije da su lanovi dobara direktora u kompanijama u kojima je kontrolno ili ve insko u eš e države predstavnici politi kih partija, a ne lica koja posjeduju sposobnosti i kvalitete. Nije teško dokazati hipotezu da se u takvim uslovima oni naj eš e ponašaju na na in da prvenstveno zadovoljavaju svoje li ne interese. Iz tog razloga su poslednjih godina korporativnu praksu u Crnoj Gori obilježili brojni skandali vezani za neprimjereno visoke isplate nadoknada i otpremnina neizvršnim i izvršnim direktorima crnogorskih kompanija.

Ovakve devijacije nijesu bile pisutne samo za crnogorske korporacije u kojima država ima zna ajno vlasni ko u eš e, ve i kompanijam koje su privatizovani i u kojima dominira privatno vlasništvo.

Nadoknade, koje su neprimjerene rezultatima poslovanja i menadžerska pohlepa, nijesu karakteristika samo zemalja u tranziciji, kao što je Crna Gora ve i visokorazvijenih zemalja sa veoma razvijenim korporativnim upravljanjem. Kao ilustrativan primjer navodi se isplata više od 70 milijardi \$ menadžerima najve ih posrnulih ameri kih banaka, koje je novcem poreskih obveznika od oko 700 milijardi \$ država spašavala od bankrotstva. Ova informacija je izazvala je veliko negodovanje, jer je upotreba ovog novca poreskih obveznika za sanaciju banaka odobrena pod uslovom da bankarskim menadžerima ne budu ispla ivani bonusi za njihov rad u protekloj godini.

Me u bankama koje ispla uju visoke nagrade i bonuse menadžerima koji to nisu zaslужili, nalaze brojne ameri ke banke, koje su poslednjih godine zbog finansijske krize pretrpele ogromne gubitke: „Meril Lin“, „Morgan Stenli“, „Leman braders“, „Goldman Saks“, „Sitigrupa“...

Najviše kritika upu eno je na ra un Dika Fulda, bivšeg šefa „Leman bradersa“, nekada etvrte najve e investicione banke u SAD, koja je sredinom septembra 2009. godine podnijela zahtev za ste aj. Njemu je, ispla eno 485 miliona dolara plate i bonusa za razdoblje od 2000. do 2007. godine. Predsjedniku odbora direktora „Meril Lin a“ banke, Sten O'Nil ispla ene su nagrade i bonusi u iznosu od 161 milion % nakon što je otisao u penziju, a kasnije je objavljeno da je ta banka izgubila osam milijardi dolara. Šef „Sitigrupa“ ak Prins napustio je banku sa 38 miliona dolara otpremnine u bonusima i akcijama - i to pošto je ta banka pretrpela gubitke od više milijardi dolara.<sup>7</sup>

Menadžerima 25 najve ih banaka na Wall Streetu je u 2010. godini ispla eno 135,5 milijardi \$ nagrada i bonusa i pored lošig rezultata koje su ostvarile.<sup>8</sup> Pregled visine menadžerskih kompezacija ispla enih u SAD u 2009, 2010 i 2011. godini dat je u narednim tabelama:

<sup>7</sup> <http://www.mondopress.com/cluster/bankarima-isplaceni-najveci-bonusi-u-povijesti-c826f7d99br/>

<sup>8</sup> <http://www.danas.net.hr&novac/page/2011/02/03/0485006.html>

Tabela br. 1: Menadžerske kompenzacije isplata ene u SAD za 2009. – pregled 25 najvećih isplata<sup>9</sup>

Rang	Ime	kompanija	plata (\$mil)	5-Yr plata (\$mil)	akcije u vlasništvu (\$mil)	godine	efikasnost
1	Lawrence J Ellison	Oracle	556.98	944.45	21,987.4	64	103
2	Ray R Irani	Occidental Petroleum	222.64	743.55	394.3	74	106
3	John B Hess	Hess	154.58	234.83	2,016.8	55	115
4	Michael D Watford	Ultra Petroleum	116.93	174.17	104.1	55	28
5	Mark G Papa	EOG Resources	90.47	170.69	51.7	62	92
6	William R Berkley	WR Berkley	87.48 <sup>5</sup>	178.29	627.4	63	67
7	Matthew K Rose	Burlington Santa Fe	68.62	140.73	39.8	50	40
8	Paul J Evanson	Allegheny Energy	67.26	143.54	33.1	67	NA
9	Hugh Grant	Monsanto	64.60	135.30	28.0	51	NA
10	Robert W Lane	Deere & Co	61.30	142.40	11.8	59	109
11	Keith A Hutton	XTO Energy	54.78 <sup>6</sup>	NA	96.4	50	NA
12	Mark V Hurd	Hewlett-Packard	51.93	114.40 <sup>2</sup>	17.9	52	NA
13	John H Hammergren	McKesson	51.29	137.78	9.4	50	124
14	Bradbury H Anderson	Best Buy	49.26 <sup>5</sup>	80.63	92.9	59	68
15	David J O'Reilly	Chevron	47.56	121.62	15.8	62	119
16	Frederick W Smith	FedEx	44.49	131.10	1,001.9	64	165
17	Robert J Stevens	Lockheed Martin	42.68	101.39	26.3	57	NA
18	Ronald E Hermance Jr	Hudson City Bancorp	42.27	65.89	42.8	61	13
19	Brian L Roberts	Comcast	39.26	159.70	283.5	49	137
20	John W Rowe	Exelon	39.22	155.13	20.9	63	83
21	Richard C Adkerson	Freeport Copper	38.66 <sup>5</sup>	142.85	58.6	62	NA
22	Ronald A Williams	Aetna	38.12 <sup>5</sup>	77.86 <sup>3</sup>	28.0	60	NA
23	Chase Carey	DirecTV Group	36.86 <sup>5</sup>	54.36 <sup>2</sup>	15.3	55	NA
24	Thomas M Ryan	CVS Caremark	36.72	119.14	84.7	56	72
25	Aubrey K McClendon	Chesapeake Energy	36.01 <sup>5</sup>	189.67	45.4	48	126

<sup>9</sup> [http://www.forbes.com/lists/2009/12/best-boss-09\\_CEO-Compensation\\_Rank.html](http://www.forbes.com/lists/2009/12/best-boss-09_CEO-Compensation_Rank.html)

Tabela br. 2: Menadžerske kompenzacije isplaene u SAD za 2010. – pregled 25 najvećih isplata<sup>10</sup>

Rang	Ime	Kompanija	Plata (\$mil)	5-Yr plata (\$mil)	Akcije u vlasništvu (\$mil)	godine	efikasnost
1	H Lawrence Culp Jr	Danaher	141.36	188.52	49.3	47	90
2	Lawrence J Ellison	Oracle	130.23	1,028.31	29,896.2	65	82
3	Aubrey K McClendon	Chesapeake Energy	114.29 <sup>5</sup>	293.35	25.7	49	163
4	Ray R Irani	Occidental Petroleum	103.07	782.48	622.3	75	89
5	David C Novak	Yum Brands	76.49	207.63	9.2	57	78
6	John C Martin	Gilead Sciences	60.40	184.37	73.1	58	38
7	Sol J Barer	Celgene	59.31 <sup>5</sup>	108.94 <sup>3</sup>	39.4	63	NA
8	Keith A Hutton	XTO Energy	54.78 <sup>5,6</sup>	NA	153.1	51	NA
9	Richard C Adkerson	Freeport Copper	48.75 <sup>5</sup>	177.48	47.6	63	NA
10	Jen-Hsun Huang	Nvidia	31.40	137.25	356.5	47	31
11	Ivan G Seidenberg	Verizon Commun	30.93	101.53	57.1	63	184
12	Louis C Camilleri	Philip Morris Intl	30.08	NA	91.8	55	NA
13	Ralph Lauren	Polo Ralph Lauren	30.05	126.61	3,690.3	70	82
14	Howard D Schultz	Starbucks	29.21	129.77 <sup>3</sup>	482.3	56	NA
15	Robert W Selander	MasterCard	28.96 <sup>5</sup>	97.45	10.3	58	NA
16	Laurence D Fink	BlackRock	28.20 <sup>5</sup>	105.62	278.2	57	20
17	J Wayne Leonard	Entergy	27.32	89.43	21.1	59	98
18	Leslie Moonves	CBS	26.47 <sup>5</sup>	123.56	17.0	61	NA
19	Hugh Grant	Monsanto	26.08	157.17	29.5	52	40
20	Gregg L Engles	Dean Foods	25.51 <sup>5</sup>	116.38	40.7	52	181
21	Samuel J Palmisano	IBM	25.20	118.78	76.8	58	166
22	John H Hammergren	McKesson	25.18	149.59	32.7	51	79
23	David B Snow Jr	Medco Health	25.05	67.49	19.3	55	14
24	William H Swanson	Raytheon	24.88	97.77	52.7	61	141
25	James C Mullen	Biogen Idec	24.77 <sup>5</sup>	61.84	11.6	51	NA

<sup>10</sup> [http://www.forbes.com/lists/2010/12/boss-100\\_CEO-Compensation\\_Rank.html](http://www.forbes.com/lists/2010/12/boss-100_CEO-Compensation_Rank.html)

Tabela br. 3: Menadžerske kompenzacije isplaene u SAD za 2011. – pregled 10 najvećih isplata<sup>11</sup>

Rang	Ime	Kompanija	Plata (\$mil)	5-Yr plata (\$mil)	Akcije u vlasništvu (\$mil)	godine	efikasnost
1	Stephen J Hemsley	UnitedHealth Group	101.96	120.47	111.4	58	-
2	Edward A Mueller	Qwest Communications	65.80	75.00	36.3	64	-
3	Robert A Iger	Walt Disney	53.3	147.0	43.4	60	-
4	George Paz	Express Scripts	51.52	100.21	79.5	56	-
5	Lew Frankfort	Coach	49.45	137.87	133.9	65	86
6	Ralph Lauren	Polo Ralph Lauren	43.00	155.25	3,417.8	71	74
7	John C Martin	Gilead Sciences	42.72	204.24	76.8	59	72
8	James T Hackett	Anadarko Petroleum	38.94	97.38	24.6	57	93
9	John T Chambers	Cisco Systems	37.90	170.34	58.0	61	190
10	Ivan G Seidenberg	Verizon Commun	36.75	130.19	76.5	64	163

Imajući u vidu različita iskustva u pogledu objelodanjivanja naknada menadžmentu postavlja se pitanje da li njihovo javno objavljivanje doprinosi efikasnijem radu menadžera i sprečava mogućnosti zloupotreba.

Objavljivanje menadžerskih kompenzacija je u skladu s modernim trendovima korporativnog upravljanja jer se danas putem Interneta uvijek mogu provjeriti kompenzacije svih glavnih menadžera **bilo koje** listane kompanije u SAD-u. Europska komisija je 2004. objavila „Preporuku za razvijanje adekvatnog sistema nagradivanja direktora listanih kompanija.“

Preporuke navode da struktura nadoknada mora biti pod efikasnim nadzorom uz ostvarenje prava na adekvatne informacije.

Iako je riječ samo o preporuci, zemlje lanice moraju poduzeti sve potrebne mјere kako bi osigurale da njihove javne kompanije vode računa o preporuci. U preporuci EU se pod pojmom direktor podrazumijeva bilo koja osoba iz upravnih organa, glavne uprave i nadzornog odbora.

Svaka kompanija koja kotira na berzi bila bi dužna da u sklopu svog godišnjeg izvještaja i na svojim web stranicama objavi i **Izvještaj o naknadama** koji bi sadržao politiku kompenzacija direktora za iduću poslovnu godinu uz pregled sproveđenja politike kompenzacija u prethodnoj godini.

Preporuka EU predstavlja dobru osnovu za unapređenje ovog segmenta korporativnog upravljanja.

---

<sup>11</sup> [http://www.forbes.com/lists/2011/12/ceo-compensation-11\\_land.html](http://www.forbes.com/lists/2011/12/ceo-compensation-11_land.html)

## **EMPIRIJSKE STUDIJE POSVE ENE MENADŽERSKIM NAKNADAMA**

Nadoknade menadžerima su važan dio literature o korporativnom upravljanju, jer menadžeri su osobe od kojih najviše zavise performanse kompanija. Studije koje proučavaju nadoknade menadžerima pokušavaju da pronađu u zavisnosti između kompenzacije menadžerima i performansi kompanija koje oni vode.

Dva glavna ugla posmatranja empirijskih studija su:

1. Odnos menadžera i borda direktora kroz ugovorne aranžmane, gdje ti ugovorni aranžmani na najmanju mjeru svode konflikt između menadžera i vlasnika kapitala
2. Menadžerski ugovori su problematični sami po sebi i više predstavljaju problem nego rešenje problema (Bebchuk and Fried 2004.)

Empirijske studije pokazuju da nivo menadžerskih kompenzacija raste u poslednjoj dekadi (Jensen, Murphy, and Wruck, 2004) ali nema jasnog objašnjenje da li je taj rast prouzrokovana ponudom i potražnjom ili je uzrokovan mogućnošću u menadžera da ubiraju dodatnu rentu.

U literaturi koja se bavi korporativnim upravljanjem nije postignut konzensus ni oko optimalnih načina kako kompenzovati menadžere i koji je ispravan „benchmark“ na osnovu koga se njihova kompenzacija mijenja.

Murphy and Zabojnik (2007.) prepostavljaju da se povećanje zarada menadžera dešava zbog njihovih specifičnih sposobnosti i samim tim njihovih mogućnosti da biraju kompaniju u kojoj će da rade.

Kaplan and Rauh (2009) govore da su kompenzacije menadžerima uporedno veće u finansijskom sektoru nego u ostalim segmentima privrede.

Nekoliko studija pokazuje da su kompenzacije menadžera veće ako njihovi rezervi direkторi rade u više firmi i zbog tog imaju manje mogućnosti da kontroluju menadžere (Hartzell and Starks, 2003.) što negativno utiče na rešavanje potencijalnih konflikata izraženih agencijskim problemom.

## **ZAKLJUČAK**

Naknade menadžmentu predstavljaju interni mehanizam korporativnog upravljanja. Naknade predstavljaju imovinske koristi koje direktori dobijaju kao protivnu iniciju za obavljanje ugovorenih poslova upravljanja i rukovođenja društva ili nekog trećeg lica koje naknadu daje u ime i za račun društva. Menadžerska pohlepa, nedovoljno razvijeni mehanizmi kontrole i ograničenja u pogledu mjerjenja performansi kompanija negativno utiču na ostvarivanje ciljeva korporacije i predstavljaju znatan uzrok generisanja kriza tzv. korporativnog kapitalizma. Rešenje problema naslućuje se u prihvatanju kodeksa i standarda korporativnog upravljanja, ali i u potpunom redefinisanju filozofije funkcionisanja korporativnog sektora. Prihvatanje koncepta društvene odgovornosti i održivog razvoja kao vrhovnog cilja korporacije stvara preduslove za efikasnije poslovanje i rešavanje stvarnih i mogućih konflikata između različitih interesnih grupa.

Brojni skandala koji su rezultat nemoralnih i neprimjerenih naknada generalnim direktorima korporacija, zaokupili su pažnju ne samo teoretičara menadžmenta i korporativnog upravljanja već i izazvali određene reakcije najšire javnosti i nosioca izvršne vlasti. Predmet posebnog preispitivanja postale su pojedine vrste naknada kao što su korporativni zajmovi, zlatni padobrani i posebne pogodnosti.

Na in određivanja naknada menadžmentu, njihova kontrola i objelodanjivanje predstavljaju veoma važne inioce u procesu korporativnog upravljanja. Osnovni zahtjev koji se danas postavlja u pogledu kreiranja adekvatnih kompenzacionih šema je uspostavljanje ravnoteže između visine menadžerske naknade i ostvarenih rezultata. Rešenje ovog problema vjerovatno se nalazi u kreiranju adekvatnih strategija i primjeni najbolje korporativne prakse i standarda.

### Literatura:

1. Bakan J.: Korporacija: patološka težnja za profitom i moći, Mirakul, zagreb 2006. godina
2. Bechtel, L. A., and J. Fried. 2004. *Pay without Performance*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Hartzell, J. C., and L. T. Starks. 2003. Institutional Investors and Executive Compensation. *Journal of Finance* 58:2351–74.
4. Hermalin, B. E., and M. S. Weisbach. 2003. Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature. *Economic Policy Review* 9:7–26.
5. Jensen, M. C., K. J. Murphy, and E. Wruck. 2004. Remuneration: Where We've Been, How We Got to Here, What Are the Problems, and How to Fix Them. ECGI Working Paper Series in Finance 44.
6. Kahan, M., and E. Rock. 2007. Hedge Funds in Corporate Governance and Corporate Control. *University of Pennsylvania Law Review* 155:1021–93.
7. Kaplan, S. N., and J. Rauh. 2009. Wall Street and Main Street: What Contributes to the Rise in the Highest Incomes? *Review of Financial Studies*
8. Karpoff, J. M. 2001. The Impact of Shareholder Activism on Target Companies: A Survey of Empirical Findings. Working Paper, University of Washington.
9. Klein, A., and E. Zur. 2009. Hedge Fund Activism. *Journal of Finance*
10. Korporativno upravljanje, priručnik, Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore, Podgorica 2009. godina.
11. Lojpur A., Lakićević M., Korporacijsko upravljanje u teoriji i praksi privatizacije, Ekonomski fakultet Podgorica, 2009. godina
12. Malinic D., Kompenzacione šeme za menadžere, Zbornik radova: Korporativno i javno upravljanje u funkciji razvoja konkurentnosti, Miloševski ekonomski forum, 2007.
13. Morck, R., A. Shleifer, and R. W. Vishny. 1988. Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis. *Journal of Financial Economics* 20:293–315.
14. Murphy, K. J., and J. Zabojnik. 2007. Managerial Capital and the Market for CEOs. Working Paper, Queen's University
15. Radović V.: Naknade lanovima uprave akcionarskog društva – preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011. godina.
16. Ravina, E., and P. Sapienza. 2009. What Do Independent Directors Know? Evidence from Their Trading. *Review of Financial Studies*,
17. Shleifer, A., and R. Vishny. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy* 94:461–88.
18. Shleifer, A., and R. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance* 52:737–83.
19. Tipurić D. i sradnici, Korporativno upravljanje, Sinergija Zagreb, 2008. godina.
20. Vasiljević M., Modeli i trendovi u regulativi korporativnog upravljanja u uporednom pravu, Drugi simpozijum SRR Republike Srpske - Korporativno upravljanje kao determinanta

konkurenntske sposobnosti preduze a, Savez ra unovo a i revizora Republike Srpske, Banja Vru ica, 2007. godina.

<http://www.mondopress.com/cluster/bankarima-isplaceni-najveci-bonusi-u-povijesti-c826f7d99br/>

<http://www.danas.net.hr&novac/page/2011/02/03/0485006.html>

[http://www.forbes.com/lists/2009/12/best-boss-09\\_CEO-Compensation\\_Rank.html](http://www.forbes.com/lists/2009/12/best-boss-09_CEO-Compensation_Rank.html)

[http://www.forbes.com/lists/2010/12/boss-10\\_CEO-Compensation\\_Rank.html](http://www.forbes.com/lists/2010/12/boss-10_CEO-Compensation_Rank.html)

[http://www.forbes.com/lists/2011/12/ceo-compensation-11\\_land.html](http://www.forbes.com/lists/2011/12/ceo-compensation-11_land.html)

### ***Summary***

Managerial compensation is an internal mechanism of corporate governance. The proper compensation level is an important incentive to align managers with the corporate long term goals such as profitability. In this paper we vouch for the need of tying managerial compensation with corporate goals. We consider compensation in the setting of agency problem. In addition of outlining differences between Anglo-Saxon and Civil Law practices of corporate governance we study three important aspects of managerial compensation, namely: the determinants of compensation levels, monitoring of compensation levels and reporting compensation levels to the public.

Global financial crisis encouraged discussion on moral aspects and adequacy of high level of managerial compensation. Finding the proper level of compensation increases economic efficiency and improves the quality of corporate governance. Adoption and implementation of proper corporate governance standards both for publicly listed and private companies should lead to the decrease in information asymmetry. Additionally it also leads to the decrease in the ability of managers to misuse corporate power. That could possibly be the mechanism to improve confidence in corporate capitalism. If that does not happen crisis would continue. Which confirms the saying that:"The history of capitalism is the history of crisis".

**Keywords:** managerial compensation, board member, agency problem, disclosure, bonus, share options, corporate capitalism